

UNIVERZITET CRNE GORE FILOLOŠKI FAKULTET			
29. 08. 2022.			
Broj	Prilog	Vrijednost	
01	1815		

**УНИВЕРЗИТЕТ ЦРНЕ ГОРЕ, ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
ВИЈЕЋУ ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА**

ИЗВЈЕШТАЈ

Комисија у саставу: проф. др Јелица Стојановић, председник, проф. др Драга Бојовић, члан, и доц. др Горан Радоњић, члан, размотрила је приспјеле пријаве на Конкурс од 11. 7. 2022. год., за избор сарадника у настави из области Србистика на Филолошком факултету Универзитета Црне Горе. На конкурс за сарадника за српски језик су се пријавила два кандидата, др Милена Бурић и мр Милан Ивановић, који испуњавају предвиђене услове.

На основу приложене документације, комисија сматра да за сарадника у настави на Студијском програму за српски језик и јужнословенске књижевности треба изабрати др Милену Бурић. Др Милена Бурић је ангажована као сарадник у настави од 2003. год., на више предмета из области србистике. Својим научним и педагошким радом оправдала је досадашњи ангажман, што је препоручује и за даљи рад.

Комисија предлаже да се др Милена Бурић изабере за сарадника у настави из области Србистика – Српски језик.

На конкурс за област Србистика – Српска и јужнословенске књижевности пријавила су се три кандидата: др Радоје Фемић, Јелена Шаковић и др Маријана Терић, и сви испуњавају предвиђене услове.

Разматрајући приложену документацију комисија је закључила да за сарадника у настави треба изабрати:

1. Др Радоја Фемића, који је ангажован као сарадник од 2014. на више предмета на Студијском програму за српски језик и јужнословенске књижевности, гдје је показао педагошку способност и одговорност у раду, а као секретар Студијског програма и организационе способности и посвећеност сарадњи са професорима и студентима, док је у научноистраживачком раду већ почео да стиче озбиљну афирмацију.

2. Јелену Шаковић, студенткињу мастер студија, која је завршила основне студије у року са просјеком 9,97, била добитник стипендија Министарства просвјете и Главног града, као учесник међународних научних скупова истакла се талентом за научноистраживачки рад, а показала и склоност ка педагошком раду и била ангажована у својству предавача на лјетњим школама.

Комисија предлаже да се за сараднике из области Србистика – Српска и јужнословенске књижевности изаберу др Радоје Фемић и Јелена Шаковић.

Никшић, 29. 9. 2022.

Комисија:

Проф. др Јелица Стојановић, председник

Проф. др Драга Бојовић, члан

Доц. др Горан Радоњић, члан

UNIVERZITET CRNE GORE FILOLOŠKI FAKULTET			
Primljeno	29. 08. 2022.		
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
01	1812		

VIJEĆU FILOLOŠKOG FAKULTETA

Na osnovu Rješenja o imenovanju komisije 01-1690 od 20. 07. 2022. godine imenovana je Komisija za razmatranje prijave podnesenih na konkurs od 11. 07. 2022. godine, objavljen u dnevnom listu *Pobjeda* za izbor saradnika u nastavi za **oblast Romanistika**, za studijsku 2022/23. godinu na Filološkom fakultetu. Komisiju čine prof. dr Marjana Đukic, predsjednica, prof. dr Jasmina Tatar Andelic, članica i doc. dr Spomenka Delibašić, članica.

IZVJEŠTAJ KOMISIJE

Nakon preuzimanja i pregledanja konkursne dokumentacije, Komisija je utvrdila da su se na konkurs za izbor 2 (dva) saradnika za Francuski jezik javile kandidatkinje:

Danijela Ljepavić,

Andrea Peruničić i

Milica Radojičić.

Sve tri kandidatkinje su priložile biografije, dokaze o završenim studijama, uvjerenje o državljanstvu ili kopiju lične karte, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova iz opisa radnog mjesta i uvjerenje nadležnog suda da se protiv njih ne vodi krivični postupak. Andrea Peruničić je priložila dokaz o statusu studenta – potvrdu o studiranju.

Dr Danijela Ljepavić, stekla je stepen doktor nauka 2015. godine. Angažovana je na SP Francuski jezik i književnost u zvanju saradnika od 2007. godine.

Andrea Peruničić, studentkinja je master studija na SP Francuski jezik i književnost. Specijalističke studije je završila 2020. godine, prosječna ocjena 9,60 A. Angažovana je kao saradnik u nastavi akademske 2021/22. godine na SP Francuski jezik i književnost.

Milica Radojičić, stepen magistra stekla je 2017. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Bila je angažovana kao honorarni saradnik na SP Francuski jezik i književnost 2019. godine.

PREDLOG KOMISIJE I OBRAZLOŽENJE

Komisija je utvrdila Predlog koji se upućuje Vijeću Filološkog fakulteta. Konkurs je raspisan za dva (2) saradnika, a Predlog Komisije su sljedeći kandidati:

1. Dr Danijela Ljepavić

Koleginica dr Danijela Ljepavić dugogodišnji je saradnik Univerziteta Crne Gore. Velikog je iskustva u nastavi na SP Francuski jezik i književnost, poznaje odlično


sistem studijskog programa. Samostalan naučno-istraživački (između ostalog objavila je rad u časopisu *Babel* koji se nalazi na AHCI listi) i prevodilački rad preporučuju je za angažovanje. Kao doktor nauka iz oblasti Nauka o jeziku, ispunjava uslov predviđen članom 75 Zakona o visokom obrazovanju.

2. **Andrea Peruničić**, studentkinja master studija, ispunjava uslov predviđen Zakonom o visokom obrazovanju. Kao saradnica u nasatvi angažovana 2021/22. godine pokazala je ozbiljnost, kolegijalnost, kompetentnost, dobar odnos sa studentima te je Komisija predlaže za angažovanje i u 2022/23. godini.

Komisija je uvidom u dokumentaciju utvrdila da kandidatkinja Milica Radojičić ne ispunjava uslov predviđen članom 75 Zakona o visokom obrazovanju budući da nije student doktorskih studija.

Vjerujemo da će članovi Vijeća podržati predloge Komisije za izbor saradnika na SP Francuski jezik i književnost.

prof. dr Marjana Đukic, predsjednica,



prof. dr Jasmina Tatar Andelic, članica



doc. dr Spomenka Delibašić, članica



Univerzitet Crne Gore

Filološki fakultet

Vijeću Filološkog fakulteta

UNIVERZITET CRNE GORE FILOLOŠKI FAKULTET			
Primljeno 19. 08. 2022.			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
01	1821		

Izveštaj Komisije

za razmatranje prijava podnesenih na KONKURS za izbor saradnika u nastavi iz oblasti
Rusistika: 1. Ruski jezik/Methodika nastave ruskog jezika,
2. Ruska književnost/Pregled ruske civilizacije, 3. Ruski jezik

Dekan Filološkog fakulteta, prof. dr Igor Lakić, imenovao je Komisiju za razmatranje prijava na predmetni Konkurs u doljepotpisanom sastavu.

Na Konkurs se prijavilo 5 kandidata: Milena Mrkaić, Kristina Radulović, Ilona Simović, Dragana Goranović i Svetlana Marković. S obzirom na činjenicu da su pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa navedeni i posebni uslovi utvrđeni članom 75 Zakona o visokom obrazovanju da kandidat može biti 1. student master studija sa najmanjom prosječnom ocjenom B (8,50) na osnovnim i specijalističkim stidijama; 2. student doktorskih studija koji je završio master studije sa najmanjom prosječnom ocjenom B (8,50) i 3. lice koje je steklo naučno zvanje doktor nauka, Komisija je utvrdila da kandidatkinja Kristina Radulović ne ispunjava traženi uslov – u predatoj dokumentaciji nema dokumenta koji potvrđuje da je student master studija. Ostale četiri kandidatkinje ispunjavaju uslove tražene Konkursom.

Kandidatkinja **Milena Mrkaić** završila je magistarske studije 2014. godine na Institutu Puškin u Moskvi sa najvišom prosječnom ocjenom, nastavila je sa daljim usavršavanjem, o čemu je priložila Izveštaj Rukovodioca katedre opšte lingvistike i rusistike o napretku od 18. 01. 2021. godine, iz kojeg se zaključuje da je položila sve ispite i da je njena disertacija (naučni stepen kandidata filoloških nauka) u završnoj fazi. Osim toga, učestvovala je na više konferencija i objavila je 6 naučnih radova. Kandidatkinja se prijavila za mjesto saradnika u nastavi za oblast **Rusistika: Ruski jezik**

Kandidatkinja **Ilona Simović** priložila je potrebna dokumenta i potvrdu da ima status redovnog studenta doktorskih studija. Osnovne akademske studije je završila sa srednjom ocjenom B (9.11), specijalističke akademske studije sa srednjom ocjenom A (9.73) i postdiplomske magistarske akademske studije sa srednjom ocjenom A (9.62). Kandidatkinja se prijavila za mjesto saradnika u nastavi za oblast **Rusistika: Ruska književnost/pregled ruske civilizacije i kulture**

Kandidatkinja **Dragana Goranović** priložila je potrebna dokumenta i potvrdu da je student master akademskih studija. Osnovne akademske studije je završila 2010. godine sa srednjom ocjenom A (9.74), specijalističke akademske studije je završila 2011. godine sa prosječnom ocjenom A (9.93). Master studije je upisala 2020. godine, položila 14 predmeta sa srednjom ocjenom A (9.57) i trenutno ima indeks uspjeha 7.18.

Kandidatkinja se prijavila za mjesto saradnika u nastavi za oblast **Rusistika: Ruski jezik/Methodika nastave ruskog jezika**

Kandidatkinja **Svetlana Marković** je osim potrebnih dokumenata priložila i Rješenje Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore o priznavanju Potvrde o stečenom naučnom stepenu Doktora nauka – filološke nauke koju je izdao Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu. Kandidatkinja se prijavila za mjesto saradnika u nastavi za oblast **Rusistika: Ruski jezik/Methodika nastave ruskog jezika**


Ocjenjujući prijave koje ispunjavaju uslove Konkursa, Komisija predlaže da se:

1. Za oblast Rusistika: **Ruski jezik/Methodika nastave ruskog jezika** angažuje kandidatkinja **Svetlana Marković**
2. Za oblast Rusistika: **Ruska književnost/Pregled ruske civilizacije i kulture** angažuje kandidatkinja **Ilona Simović**
3. Za oblast Rusistika: **Ruski jezik** angažuje kandidatkinja **Milena Mrkaić**


Komisija predlaže Vijeću Filološkog fakulteta da usvoji ovaj Izvještaj.

U Nikšiću, 24. avgusta 2022. godine

Prof. dr Neda Andrić, predsjednik



Prof. dr Ana Pejanović, član



Doc. dr Zdravko Babić, član



VIJEĆU FILOLOŠKOG FAKULTETA

IZVJEŠTAJ

KOMISIJE ZA RAZMATRANJE KONKURSNOG MATERIJALA ZA IZBOR
SARADNIKA U NASTAVI

Rješenjem br. 01-1684 od 20. jula 2022. godine a na osnovu člana 69 i 104 Statuta Univerziteta Crne Gore, dekan prof. dr Igor Lakić imenovao je Komisiju za razmatranje prijave podnesenih na konkurs od 11. jula 2022. godine, objavljen u dnevnom listu "Pobjeda" za izbor saradnika u nastavi za **oblast Montenegristika** na Filološkom fakultetu u sastavu: prof. dr Rajka Glušica (predsjednica), prof. dr Tatjana Đurišić Bečanović (članica) i doc. dr Olga Vojičić Komatina (članica).

Na osnovu prispjele dokumentacije Komisija je konstatovala da se na konkurs prijavilo četvero kandidata i to za oblast **Montenegristika – Crnogorski jezik** jedan kandidat: mr Bojan Minić, a za oblast **Montenegristika – crnogorska i južnoslovenske književnosti** tri kandidata: mr Tamara Labudović, mr Ksenija Rakočević i dr Marijana Terić.

Komisija je konstatovala da svi prijavljeni kandidati predali na vrijeme svu potrebnu dokumentaciju i da ispunjavaju uslove predviđene konkursom i zakonskim aktima, pa je nakon detaljno analizirane priložene dokumentacije napravila predlog za izbor saradnika:

Za oblast **Montenegristika – Crnogorski jezik** predlažemo da se izabere:

1. **Mr Bojan Minić**, jer je pokazao izuzetne rezultate u akademskom usavršavanju, naučnom istraživanju i pedagoškom radu. Mr Bojan Minić, student treće godine doktorskih studija na Filološkom fakultetu u Beogradu, položio je sve ispite (njih 8) sa prosječnom ocjenom 10, magistarske studije završio na Filološkom fakultetu u Nikšiću sa prosječnom ocjenom 10, specijalističke studije na Studijskom programu za crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti 9.12, a osnovne sa prosjekom 9.34. Radio je dvije godine u CANU kao leksikograf i stručni saradnik na izradi *Rječnika crnogorskog narodnog i književnog jezika*, kao i tri i po godine kao saradnik u nastavi na jezičkim predmetima na Studijskom programu za crnogorski jezik i južnoslovenske

književnosti, pri čemu i pokazao izuzetnu sklonost za nastavni i naučno-pedagoški rad. Iz bibliografije se vidi da kontinuirano objavljuje rezultate svojih naučnih istraživanja u časopisima i zbornicima sa naučnih skupova.

Za oblast Montenegrizika – Crnogorska i južnoslovenske književnosti predlažemo za saradnike u nastavi:

1. **Mr Tamaru Labudović**, jer je u svom dugogodišnjem angažmanu u nastavi pokazala izuzetnu sklonost za nastavni i naučno-istraživački rad. Profesori (priložene su dvije preporuke od predmetnih profesora) i studenti (u anketama), koji su bili u prilici da sa njom rade, hvale njenu posvećenost i pouzdanost. Mr Tamara Labudović, studentkinja treće godine doktorskih studija na Filološkom fakultetu u Nikšiću, honorarna saradnica na predmetima iz književnosti od studijske 2010/11, a od februara 2019. zaposlena je kao saradnica u nastavi na Studijskom programu za crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti, pri čemu je pokazala posvećenost u radu sa studentima. Njena bibliografija radova pokazuje da vrijedno radi i objavljuje u relevantnim naučnim časopisima i učestvuje na prestižnim domaćim i međunarodnim naučnim konferencijama.
2. **Mr Kseniju Rakočević**, jer je u svom dosadašnjem angažmanu na Filološkom fakultetu pokazala sklonost ka nastavnim, naučnim i organizacionim aktivnostima. Mr Ksenija Rakočević, studentkinja treće godine doktorskih studija na Filološkom fakultetu u Beogradu i položenim ispitima sa prosječnom ocjenom 10, i ispunjenim uslovima za upis treće godine doktorskih studija na Filološkom fakultetu u Nikšiću (svi položeni ispiti sa prosječnom ocjenom 10). Magistrirala na Filološkom fakultetu na Studijskom programu za crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti sa prosječnom ocjenom 10, specijalističke završila sa prosječnom ocjenom 10, a osnovne akademske sa prosječnom ocjenom 9.88. Više puta nagrađivana kao najbolji student Fakulteta. Radila honorarno u nastavi na Studijskom programu od 2016. do 2018. i studijske 2020/21 kada se pokazala kao veoma sposobna za nastavni rad, ali i organizovanje vannastavnih aktivnosti. Iz referenci koje je priložila pokazala je i ozbiljne naučne i stručne kapacitete i rezultate.

Sve troje predloženih kandidata su višegodišnji veoma uspješni saradnici na Studijskom programu za crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti, na kojem smo vrlo zadovoljni njihovim radom i saradnjom i sa kolegama i sa studentima. Priloženom bibliografijom su pokazali da postaju odličan i perspektivan naučni podmladak. Njihov dodatni kvalitet je i to što agilno učestvuju u svim aktivnostima koje se organizuju na Studijskom programu (naučni skupovi, okrugli stolovi, književne večeri, promocije knjiga, naučni projekti...) što nam je osnažilo arumente da ih predložimo za izbor **za saradnike na tri godine** kako je inače, zakonom propisano.


Treća prijavljena kandidatkinja dr Marijana Terić, doktorirala u aprilu 2021. na Univerzitetu u Novom Sadu, magistrirala na Filozofskom fakultetu u Nikšiću na Studijskom

programu za srpski jezik i južnoslovenske književnosti 2013. godine sa prosjekom 10. Specijalističke studije završila na istom Studijskom programu sa prosjekom 9.93, a akademske osnovne sa prosjekom 9.92. Radila je od 2014. do 2020, godine kao saradnik u nastavi na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost na Cetinju, bez navođenja razloga za prekid tog angažmana. Iz dokumentacije se vidi da kandidatkinja ima bogatu bibliografiju, učestvovala je na više naučnih konferencija, objavila 4 knjige i brojne radove.


Iako je prijavljena kandidatkinja već doktorirala, prednost smo dali saradnicima-doktorandima, koji godinama rade na našem Studijskom programu i čije su sposobnosti i kapaciteti provjereni i dokazani. Oni pripadaju našim najuspješnijim studentima i saradnicima i svojim su pedagoškim, stručnim i naučnim radom, ali i ljudskim kvalitetima zaslužili podršku i produžetak angažmana.

Nikšić, 31. avgust 2022.


Komisija:



Prof. dr Rajka Glušica, predsjednica



Prof dr Tatjana Đurišić Bečanović, članica



Doc. dr Olga Vojičić Komatina, članica

UNIVERZITET CRNE GORE FILOLOŠKI FAKULTET			
Primijeno: 1. 09. 2022.			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
01	1856		

VIJEĆU FILOLOŠKOG FAKULTETA
IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA ANGAŽOVANJE NASTAVNIKA: ITALIJANISTIKA

Na osnovu člana 69 i 104 Statuta Univerziteta Crne Gore, rješenjem br. 01-1689 od 20.07.2022, dekan prof. dr Igor Lakić imenovao je komisiju za razmatranje prijave po konkursu objavljenom u dnevnom listu „Pobjeda“ 11. 07. 2022. godine za izbor dva saradnika u nastavi studijske 2022/2023. godine, za oblast Italijanistika (Italijanski jezik / Italijanska književnost / Metodika nastave).

Komisija u sastavu:

1. doc. dr Deja Piletić, predsjednica,
2. doc. dr Radmila Lazarević, članica,
3. doc. dr Olivera Popović, članica,

nakon što je razmotrila priloženu dokumentaciju, konstatovala je da su se na konkurs prijavile dvije kandidatkinje – dr Gordana Luburić i doktorantkinja mr Desanka Jauković – i utvrdila da obje ispunjavaju neophodne uslove za izbor saradnika u nastavi za oblast Italijanistika.

U skladu sa gore navedenim, kao i sa odredbama člana 75 Zakona o visokom obrazovanju, stav 1 alineje 2 i 3, predlažemo da se prijavljene kandidatkinje angažuju u nastavi na SP za italijanski jezik i književnost u svojstvu: saradnica u nastavi sa doktoratom dr Gordana Luburić za predmete iz oblasti Italijanski jezik / Metodika nastave italijanskog jezika i saradnica u nastavi mr Desanka Jauković za predmete iz oblasti Italijanske književnosti.

KOMISIJA

doc. dr Deja Piletić

doc. dr Radmila Lazarević

doc. dr Olivera Popović

Nikšić, 30. avgust 2022. godine

UNIVERZITET CRNE GORE FILOLOŠKI FAKULTET			
Primjeno: 30.08.2022.			
Cr.g. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
01	1825		

Vijeću Filološkog fakulteta

Nikšić, 29. 8. 2022.

Predmet: Izvještaj komisije za angažovanje saradnika u nastavi po javnom oglasu

Dana 29. 8. 2022. komisija u sastavu doc. dr Jelena Knežević, predsjednik, doc. dr Sabina Osmanović, član i doc. dr Nataša Jovović, član, imenovana rješenjem dekana od 20. 07. 2022, razmatrala je prijave prispjele na konkurs od 11. 07. 2022. za angažovanje saradnika u nastavi za oblast Germanistika na Filološkom fakultetu u studijskoj 2022/23. godini.

Na oglas se prijavilo 2 kandidatkinje, od čega jedna na konkurs za radno mjesto saradnika za njemački jezik i jedna za radno mjesto saradnika za njemačku književnost. Komisija je konstatovala da je dostavljena dokumentacija kompletna.


Imajući u vidu reference kandidata i njihovo dosadašnje angažovanje na Univerzitetu Crne Gore, kao i u univerzitetnoj nastavi uopšte, komisija predlaže angažovanje:

1. dr Ane Minić za oblast germanistika – njemačka književnost
2. Semre Husović za oblast germanistika – njemački jezik


Za saradnika u nastavi na jezičkoj grupi predmeta Semru Husović preporučuje visok prosjek na osnovnim i master studijama, te velika predanost nastavnom radu tokom angažovanja u nastavi u akademskom 2021/2022. godini i za vrijeme učešća u projektu *Uči doma*, kao i odlučnost da nastavi da se bavi naučnim radom i nakon planirane odbrane master rada.

Za saradnika u nastavi na književnoj grupi predmeta dr Anu Minić preporučuje dugogodišnje iskustvo na Studijskom programu za njemački jezik i književnost Univerziteta Crne Gore, tokom kojeg je pokazala stručnost i izuzetnu posvećenost u radu sa studentima, kao i doktorska disertacija odbranjena na Univerzitetu u Beogradu u januaru 2022, te naučni radovi navedeni u bibliografiji, iz usko stručne oblasti Interkulturalnih odnosa Crne Gore i zemalja njemačkog govornog područja.

UNIVERZITET CRNE GORE FILOLOŠKI FAKULTET			
Primijeno:	7. 09. 2022		
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
01	1940		


Doc. dr Jelena Knežević, predsjednik


Doc. dr Sabina Osmanović, član


Doc. dr Nataša Jovović, član

UNIVERZITET CRNE GORE			
FILOLOŠKI FAKULTET			
Primijeno:	29. 08. 2022.		
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijedno
01	1820		

VIJEĆU FILOLOŠKOG FAKULTETA

IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA IZBOR SARADNIKA

ANGLISTIKA

Odlukom Dekana Filološkog fakulteta br. 01-1687 od 20. 7. 2022. godine imenovana je Komisija za razmatranje prijava po konkursu od 11. 7. 2022. godine objavljenom u Dnevnom listu „Pobjeda“ za izbor saradnika u nastavi za oblast Anglistika na Filološkom fakultetu. Imenovana Komisija radila je u sljedećem sastavu:

1. Doc. dr Saša Simović, predsjednica
2. Doc. dr Marijana Cerović, članica
3. Doc. dr Sandra Vukasojević, članica

Na osnovu uvida u priloženu dokumentaciju, Komisija je konstatovala da su se na konkurs prijavili sledeći kandidati: Jovana Đurčević, Tanja Bakić, Sanja Četković, Lela Stanković, Balša Ivanović, Mirjana Peković, Gordana Kustudić, Jelena Mrkaić, Milena Mrdak Mićović, Petar Božović, Dijana Mirković.

Oblast Anglistika – Engleski jezik

1. **Dr Jovana Đurčević** završila je osnovne studije 2009. (prosjeak 9,85), **specijalističke** 2010. (prosjeak 9,00), magistarske 2014. (prosjeak 9,45) i doktorske studije 2021. godine (prosjeak 9,35) na Filološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Dobitnica je više stipendija poput Stipendije talentovanih studenata Ministarstva prosvjete i nauke, Atlas stipendije kao najbolji student SP Engleski jezik i književnost, UGRAD stipendije američke vlade zahvaljujući kojoj poslednju godinu osnovnih studija je završila u SAD (prosječna ocjena 10). Na studijskim boravcima bila je u Sloveniji 2010. i 2018. godine (CEEPUS program). Učestvovala je u projektu SEEPALS, Erasmus+ Re@WBC, pohađala kurseve za nastavno usavršavanje u okviru Erasmus+ stipendija (Radboud, Šćećin, Opole). U naučnoistraživačkom radu bavi se kontaktnom lingvistikom, kognitivnom lingvistikom, pragmatikom, sociolongvistikom, psiholongvistikom. Aktivno se bavi prevodilaštvom. Objavila je više naučnoistraživačkih radova, posebnu pažnju zavrijeđuju dva rada objavljena na A&HCI listi ("Pragmatic Functions of Anglicisms in the Montenegrin Language", napisan u koautorstvu sa prof. dr Natašom Kostić; "English in Montenegro: Examining the Perception of Anglicisms and Their Equivalents in Montenegrin"). Članica je više strukovnih udruženja. Do sada je obavljala nastavu iz više predmeta, trenutno izvodi vježbe na predmetima Engleski jezik 3 – Morfologija, (Osnove), Engleski jezik 4 – Morfologija (Građenje riječi), Savremeni engleski jezik 5 – Nivo C 2.1 (Obrada teksta, Pismene i usmene vježbe), Vježbe prevođenja – kritika i kultura 1, Vježbe prevođenja – kritika i kultura 2. Bila je angažovana kao sekretar naučnog časopisa *Folia Linguistica et Litteraria*. Bavi se prevođenjem.

2. **Dr Sanja Četković** diplomirala je 2001. godine (prosjeak 8,90) i stekla zvanje profesor engleskog jezika i književnosti. Magistrirala na Filološkom fakultetu u Beogradu 2009. na temu „Ublažavanje nepreferiranih iskaza u vojno-političkom diskursu“ (prosječna ocjena na magistarskim studijama 9,40; smjer: Nauka o jeziku). Doktorsku tezu „Policijski diskurs iz ugla forenzičke lingvistike“ odbranila 2016. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Učestvovala je na više međunarodnih i domaćih konferencija. Publikovala je više naučnoistraživačkih radova iz oblasti analize diskursa i forenzičke lingvistike u međunarodnim časopisima (posebno se ističe rad "The Language of Police Reports: A Quest for Precision or a Bureaucratic Exercise of Language Degradation" objavljen u *Circulo de Linguistica Aplicada a la Comunicacion* 71, 2017, SSCI lista), zbornicima i monografiji. Aktivno se bavi prevodilačkim radom. Član je više strukovnih asocijacija (Montenegrin Association for American Studies Dr Biljana Milatović, Association for American Studies in South East Europe, European Association for American Studies, Društvo za primijenjenu lingvistiku Crne Gore). Izvodila je nastavu na različitim jezičkim predmetima na SP Engleski jezik i književnost. Trenutno je angažovana na izvođenju vježbi iz sledećih predmeta: Osnove književnog prevođenja 1 i 2, Savremeni engleski jezik 7, 8 i 9. Časove predavanja pod mentorstvom izvodi na predmetima Osnove prevođenja 2 (osnovne studije) i Kontrastivna semantika (master studije). Na SP Njemački /Ruski/ Francuski/ Italijanski jezik i književnost pod mentorstvom izvodi časove predavanja iz Engleskog jezika 6 kao i nastavu iz Engleskog jezika 1 i 2 (opšti) na Mašinskom fakultetu (SP Mašinstvo i SP Drumski saobraćaj).

3. **Lela Stanković** rođena je 1999. godine u Nikšiću. Osnovne akademske studije na SP Engleski jezik i književnost završila je 2021. na Filološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore sa prosječnom ocjenom „A“ (9,83). Prvu godinu master studija na SP Engleski jezik i književnost (Prevodilaštvo) završila je sa srednjom ocjenom „A“ (9,60). Učestvovala je dva puta na Studentskoj naučnoj konferenciji *Models for a Continuous Dialogue* (Univerzitet Vasile Alecsandri, Bakau, Rumunija) – 2021. godine prezentovan rad "Symbolism of the Fallacy of the American Dream in *The Great Gatsby*" (osvojeno drugo mjesto na Konferenciji), 2022. godine prezentovan rad "To the Lighthouse of Time and Identity". Oba rada objavljena su u studentskom časopisu Univerziteta Vasile Alecsandri, *Ro-Brit Student Journal*. Pohađala je kurs engleskog jezika iz oblasti prava u okviru Erasmus+ projekta ReFLAME, kao i kurseve iz oblasti biznisa i ekonomije (International Business Management Institute, Berlin), kurs korejskog jezika (Yonsei University).

4. **Mr Balša Ivanović** dobio je diplomu Bečelor prevodilaštva – engleski i ruski jezik (Institut za strane jezike, UCG, 2012), Specijalista prevodilaštva – engleski i ruski jezik (Institut za strane jezike, UCG, 2013), Magistra prevodilaštva – engleski jezik (Institut za strane jezike, Filološki fakultet UCG, 2015, prosječna ocjena 9,92). Akademske 2020/21. godine upisao je doktorske studije – oblast Lingvistika (Engleski jezik) na Filološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore. U periodu maj – jul 2022. boravio na Univerzitetu u Lajpcigu (Institut za primijenjenu lingvistiku i prevođenje) u cilju naučnog istraživanja. U toku svog radnog iskustva bio je angažovan kao saradnik na izvođenju nastave iz Engleskog jezika na Pravnom fakultetu, Fakultetu političkih nauka, Filološkom fakultetu (Prevodilaštvo) (2017-2018), Fakulteta likovnih umjetnosti i Fakulteta dramskih umjetnosti (septembar 2016 – novembar 2016). Bio je angažovan kao predavač na kursovima američkog engleskog u Američkom uglu na Cetinju (mart 2014 – decembar 2014), potom kao predavač na kursovima američkog engleskog u Američkom uglu na Cetinju (mart 2014 – decembar 2014).

jezike (februar 2014 - maj 2014). U periodu 2018 - 2021. radio je kao honorarni prevodilac za Nacionalnu turističku organizaciju Crne Gore. Član je Crnogorskog udruženja tumača. Dobitnik je stipendije Fondacije „Ljubica i Tomo Lompar“ kao jedan od šest najboljih studenata u Crnoj Gori 2010. godine kao i nagrade Univerziteta Crne Gore za najboljeg studenta Instituta za strane jezike akademske 2011/12. Posjeduje brojne sertifikate poput Sertifikata za izuzetne rezultate postignute u akademskoj 2011/2012. kao i 2012/2013. na Institutu za strane jezike, Sertifikat višeg člana MANT-a, Sertifikat o pohađanju radionice za kreiranje materijala za profesore engleskog jezika, Sertifikat o pohađanju radionice „Budi promjena“ u organizaciji Britanskog savjeta. Izlagao je naučne radove na nekoliko naučnih konferencija, posebno se ističe izlaganje doktorskog projekta na Filološkom fakultetu Univerziteta u Lajpcigu, jul 2022.

5. **Mirjana Peković** rođena je 1999. godine u Nikšiću. Osnovne studije na SP Engleski jezik i književnost Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore završila je 2021. godine sa prosječnom ocjenom 9,09. Prvu godinu master studija (SP Engleski jezik i književnost, Filološki fakultet UCG) završila je 2022. sa prosječnom ocjenom „A“ (9,55). Pohađala je kurs u okviru Erasmus+ ReFLAME projekta (jun - jul 2021). Volontirala je na Trećoj međunarodnoj / osmoj nacionalnoj konferenciji za nastavnike engleskog jezika – Dani ELTAM-a 2022. godine.

6. **Dr Jelena Mrkaić** diplomirala je 2006. na Odsjeku za engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore sa prosječnom ocjenom 9,44. Magistarske studije završila je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, Odsek za anglistiku (jezički modul) akademske 2010/2011. sa prosječnom ocjenom 9,83. Tema magistarskog rada bila je "Pidginization Processes with Special Views to the Development of the English Language". Doktorske studije završila je na Filološkom fakultetu u Nikšiću sa prosječnom ocjenom 10. Doktorsku tezu „Frazeologizmi u Njegoševim djelima i njihovi prevodni korespondenti na engleskom jeziku“ odbranila je 2021. U periodu 2006 - 2019. na Univerzitetu Crne Gore kao saradnik u nastavi bila je angažovana na Filozofskom / Filološkom fakultetu i Fakultetu primijenjene fizioterapije. Od 2019. angažovana je u Vojsci Crne Gore kao član za izradu STANAG 6001 testa opšteg poznavanja engleskog jezika u skladu sa kriterijumima propisanim od strane NATO Agencije za standardizaciju. Od 2021. radi kao ispitivač za STANAG 6001 test nakon uspješno završene obuke u Partner Language Training Centre Europe (Garmiš-Partenkirchen). U naučnoistraživačkom radu bavi se leksikologijom, translatologijom, istorijskom lingvistikom, rodnim studijama. Autorka je više naučnih radova objavljenih u međunarodnim časopisima i zbornicima konferencija od kojih se izdvaja "Reconstructing Culture through Linguistically Coded Gender Stereotypes – The Case of Petar II Petrović Njegoš Phraseology", objavljen u časopisu *Annales, Series Historia et Sociologia*, 30, 1, 2020 (A&HCI lista). Aktivno se bavi prevodilaštvom.

7. **Dr Milena Mrdak Mićović** diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću (Odsjek za engleski jezik i književnost) 2002. godine sa ocjenom 10 i opštim uspjehom 8,95. Magistarski rad „Modalna značenja glagola think i believe i njihovi ekvivalenti u srpskom jeziku“ odbranila je 2008. na Filološkom fakultetu u Beogradu. Doktorirala je 2016. na Filološkom fakultetu u Nikšiću odbranivši rad na temu „Metadiskursna analiza iskazivanja učtivosti u engleskom i crnogorskom jeziku“. Kao saradnik u nastavi bila je angažovana honorarno na Filozofskom fakultetu u Nikšiću od oktobra 2002. a Ugovor sa Univerzitetom Crne Gore potpisala je 2003. Učestvovala je na brojnim naučnim konferencijama i skupovima. Pohađala je Ijetnju školu u

Najmehenu (kurs iz domena rodni studija), bila predavač na Univerzitetu u Granadi (Erasmus+ program, 2018). Pohađala seminar u okviru ReFLAME projekta, bila predavač Jezika struke na Fakultetu političkih nauka. Autorka je više naučnoistraživačkih radova i prikaza objavljenih u međunarodnim časopisima i zbornicima konferencija. Posebno se ističe rad „Poetika jezika i prostora u narativnim diskursima *Objava broja 49 i I*“, objavljen u časopisu *Književna smotra, časopis za svjetsku književnost*, 197 (3), 2020 (A&HCI lista). Najavljeno je publikovanje još jednog rada u časopisu indeksiranom na A&HCI listi (kategorija Q2). Aktivno se bavi prevodenjem.

8. **Dr Petar Božović** završio je osnovne akademske studije na Filozofskom fakultetu u Nikšiću na SP Engleski jezik i književnost sa ocjenom „odličan“ („A“) i opštim uspjehom 9,65. Postdiplomske specijalističke studije na istom studijskom programu završio je sa ocjenom „odličan“ („A“) i opštim uspjehom 9,15. Magistrirao je 2011. godine na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, smjer: Nauka o jeziku, na temu "English Bible Translations: Chronology and Comparative Analysis". prosječna ocjena na magistrarskim studijama 9,67 („A“). Doktorsku tezu „Audiovizuelno prevođenje i elementi kulture: korpusna analiza transfera sa studijom recepcije u Crnoj Gori“ odbranio je u Nikšiću 2019. Do sada je izvodio nastavu na Univerzitetu Crne Gore kao i na Univerzitetu za strance u Perudi. U okviru Erasmus+ mobilnosti predavao je na Univerzitetu u Varšavi i na Univerzitetu u Osijeku. Na Univerzitetu Crne Gore u dosadašnjem angažmanu izvodio je nastavu na Filološkom fakultetu iz Savremenog engleskog jezika 1, 2, 3, 4, 7 i 8, Engleskog jezika 1 i 2, Jezika, kulture, prevođenja, Teorije prevođenja 2, Prevođenja književnih tekstova 2, Akademskog pisanja, Prevođenja pravnih tekstova. Do sada je izvodio nastavu na vanmatičnim fakultetima (Pravni fakultet, Ekonomski fakultet, Prirodno-matematički fakultet, Građevinski fakultet, Filozofski fakultet). Član je Ispitne komisije za dijagnostičko testiranje engleskog jezika i crnogorskog jezika kao stranog i predavač na istoimenom kursu u organizaciji Rektorata UCG. Autor je više naučnih radova objavljenih u međunarodnim časopisima. Posebno se ističe činjenica da je autor dva rada objavljena u časopisima koji su indeksirani u SSCI i A&HCI bazama („How Should Culture Be Rendered in Subtitling and Dubbing?“, kategorija Q1; „Anglophone Culture Through the Western Balkan Lens: A Corpus-Based Study of Strategies for Rendering Extralinguistic Elements of Culture in Montenegrin Subtitling“ kategorija Q2). Najavljeno je i objavljivanje još jednog rada u časopisu indeksiranom u SSCI i A&HCI bazama (kategorija Q1). Učestvovao na više naučnih konferencija i skupova, dvostruki je dobitnik Stipendije Švajcarske fondacije za nauku u okviru projekta RELDI, autor je paralelnog specijalizovanog morfosintaksičkog anotiranog englesko-crnogorskog korpusa. Član tima za implementaciju Erasmus+projekta ReFLAME, član Evropskog udruženja za studije prevođenja. Učesnik je više međunarodnih projekata, recenzent u renomiranim međunarodnim časopisima, aktivno se bavi konferencijskim i pismenim prevodenjem.

Mišljenje Komisije:

Na osnovu uvida u konkursnu dokumentaciju, Komisija je ustanovila da svi prijavljeni kandidati ispunjavaju konkursom propisane uslove. Imajući u vidu priložene biografije i reference kandidata, kao i dosadašnji angažman na Univerzitetu Crne Gore, te činjenicu da je za oblast

Jovana Đurčević, dr Sanja Četković, dr Milena Mrdak Mićović, dr Petar Božović, dr Jelena Mrkaić, mr Balša Ivanović.

OBRAZLOŽENJE:

Predloženi kandidati (Jovana Đurčević, Sanja Četković, Milena Mrdak Mićović, Petar Božović i Jelena Mrkaić) stekli su akademski stepen doktora nauka i imaju dugogodišnje naučnoistraživačko i pedagoško iskustvo na Univerzitetu Crne Gore. Mr Balša Ivanović je student doktorskih studija, dio naučnoistraživačkog rada na doktorskoj disertaciji obavljao je na Univerzitetu u Lajpcigu (Institut za primijenjenu lingvistiku i prevođenje). Takođe, kandidat Ivanović ima i pedagoško iskustvo na Univerzitetu Crne Gore.

Koleginice Lela Stanković i Mirjana Peković završile su prvu godinu master studija. One takođe predstavljaju dobre i kvalitetne kandidate čiji angažman na SP Engleski jezik i književnost Komisija preporučuje kada se za to u budućnosti ukaže prilika.

Oblast Anglistika

Engleski jezik / Anglofona književnost i civilizacija

1. **Mr Tanja Bakić** diplomirala je i magistrirala (prosjeak 9,2) na Katedri za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Doktorandkinja je na Filološkom fakultetu UCG, smjer: Nauka o književnosti (srednja ocjena položenih ispita „A“– 9,78). Odbrana doktorske disertacije („Recepcija Vilijama Blejka na srpskohrvatskom govornom području od 1905. do 2018. godine“) očekuje se u septembru 2022. Dobitnica je stipendije Ministarstva nauke Crne Gore za doktorska istraživanja. Djelove doktorske teze objavila je kao poglavlje u monografiji *William Blake in Europe* (London: Bloomsbury, 2019) kao i u časopisima *Blake: An Illustrated Quarterly* (Rochester University, USA, 2022), *Literature Compass* (Jon Wiley & Sons, 2022; Web of Science, Q1). Dva puta je prezentovala rad na konferenciji posvećenoj Blejku u galeriji Tate Britain u Londonu, učestvovala je u naučnom projektu *Global Blake* u organizaciji britanskih univerziteta Linkoln i Bishop Grossetest. Bavi se poezijom, književnim prevođenjem, muzičkom nefikcijom. Autorka je više naučnih i stručnih radova, popularnih članaka i intervjuva. Objavila je knjige poezije poput *Bolesna ruža*, 2009; *Svilene cipelice*, 2011. Naučnim istraživanjem bavila se i na Harvardu (novembar 2019. – februar 2020). Dobitnica je više nagrada i stipendija poput nagrade Srednjoevropske inicijative za književnost, stipendije Britanske asocijacije za modernu humanistiku, stipendije Vlade Austrije za jednomjesečni rezidencijalni boravak u Gracu, stipendije Foruma slovenskih kultura, Cankarjeve rezidencije za umjetnike i pisce u Ljubljani. Dva puta je bila predstavnik Crne Gore na Bijenalu umjetnika Evrope i Mediterana (Ankona 2013, Milano 2015). Učestvovala je na mnogim festivalima poezije, angažovana i kao član Savjeta brojnih festivala. Pohadala više seminara iz oblasti metodike nastave stranih jezika.

2. **Lela Stanković** rođena je 1999. godine u Nikšiću. Osnovne akademske studije na SP Engleski jezik i književnost završila je 2021. na Filološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore sa prosječnom ocjenom „A“ (9,83). Prvu godinu master studija na SP Engleski jezik i književnost (Prevodilaštvo) završila je sa srednjom ocjenom „A“ (9,60). Učestvovala je dva puta na

Studentskoj naučnoj konferenciji *Models for a Continuous Dialogue* (Univerzitet Vasile Alecsandri, Bakau, Rumunija) – 2021. godine prezentovan rad "Symbolism of the Fallacy of the American Dream in *The Great Gatsby*" (osvojeno drugo mjesto na Konferenciji), 2022. godine prezentovan rad "To the Lighthouse of Time and Identity". Oba rada objavljena su u studentskom časopisu Univerziteta Vasile Alecsandri, *Ro-Brit Student Journal*. Pohađala je kurs engleskog jezika iz oblasti prava u okviru Erasmus+ projekta ReFLAME kao i kurseve iz oblasti biznisa i ekonomije (International Business Management Institute, Berlin), kurs korejskog jezika (Yonsei University).

3. Dr Dijana Mirković diplomirala je 2004. na Filozofskom fakultetu u Nikšiću (Odsjek za engleski jezik i književnost). Magistrarsku tezu pod naslovom „Funkcija motiva torture u romanima Vilijama Goldinga“ odbranila je 2013. takođe na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Doktorsku tezu „Koncept karakterizacije u prozi Ketrin En Porter“ odbranila je 2021. na Univerzitetu u Banjoj Luci. Oblasti njenog interesovanja uključuju angloameričku književnost i kulturu, književnu teoriju i kritiku. Učestvovala je na više međunarodnih naučnih konferencija i skupova. Autorka je naučnoistraživačkih radova objavljenih u međunarodnim časopisima i zbornicima, a posebnu pažnju zavrjeđuje rad „Karakterizacija kroz prizmu modernističkih narativnih tehnika u kratkoj prozi Katherine Anne Porter“, objavljen u časopisu *Književna smotra – časopis za svjetsku književnost*, br. 196, 2020 (A&HCI lista). Na SP Engleski jezik i književnost angažovana je kao saradnik u nastavi na sljedećim predmetima: Američka književnost I i II, Engleska srednjovjekovna književnost, Engleska književnost renesanse i restauracije, Engleska književnost 19. vijeka, Engleska književnost 20. vijeka, Savremene tendencije u anglo-američkoj književnosti I i II. Poslovna komunikacija s projektnim radom, Engleski jezik u struci I i II. Učestvovala je u prevodenju Upitnika Evropske komisije u organizaciji Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija. Radila je u NVO sektoru (Agencija za lokalnu demokratiju) i privrednim preduzećima, stekla radno iskustvo kao poslovni sekretar i prevodilac.

4. Dr Gordana Kustudić diplomirala je 2006. na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, Odsjek za engleski jezik i književnost (prosječna ocjena 9,74). Magistrirala je na Univerzitetu Crne Gore 2011. (smjer: Nauka o književnosti, prosječna ocjena 9,89). Doktorsku disertaciju „Problem egzistencijalnog vakuuma i (ne)moćnosti spasenja u odabranim romanima Grejema Grina“ odbranila je 2019. na Filološkom fakultetu u Beogradu (modul: Jezik, književnost, kultura) i stekla naučni stepen doktor nauka – filološke nauke (prosječna ocjena 9,50). U studijskoj 2005/2006. dobila je nagradu Univerziteta Crne Gore kao najbolji student Filozofskog fakulteta. Zahvaljujući uspjehu na studijama bila je višegodišnji korisnik stipendije Opštine Nikšić kao i dobitnik stipendija Ministarstva prosvjete. U toku radnog angažmana izvodila je vježbe na brojnim književnim i jezičkim predmetima na SP Engleski jezik i književnost. Od 2021. godine kao saradnik u nastavi sa doktoratom izvodi nastavu na Filološkom, Prirodno-matematičkom, Ekonomskom, Medicinskom i Elektrotehničkom fakultetu. Autorka je naučnih radova objavljenih u međunarodnim časopisima, monografijama i zbornicima. Ističe se rad „Pop kultura kao modus vivendi: elementi popularne kulture u Džojsovom *Uliksu*“, objavljen u časopisu *Književna smotra* 189 (3), 2018. (A&HCI lista). Bavi se prevodenjem tekstova iz domena angloameričke književnosti i kritike. Učestvovala je i na međunarodnim konferencijama poput *Performing Identities and Utopias of Belonging in American and British Contexts* (Lisabon, 2010), *Contemporary Indigenous Realities* (Nikšić, 2015) kao i u međunarodnom književno-

istraživačkom projektu *150 Alice 2011-2012*. Kao rezultat projekta nastala je najobimnija analiza prevoda *Alice u zemlji čuda* sa više od 100 svjetskih jezika (*Alice in the World of Wonderlands*, Oak Knoll Press, predgovor Dejvid Kristal).

Mišljenje Komisije:

Na osnovu uvida u konkursnu dokumentaciju, Komisija je ustanovila da svi prijavljeni kandidati ispunjavaju konkursom propisane uslove. Imajući u vidu priložene biografije i reference kandidata, kao i dosadašnji angažman na Univerzitetu Crne Gore, te činjenicu da su za oblast Engleski jezik / Anglofona književnost i civilizacija predviđena dva izvršioca, Komisija predlaže da se angažuju kandidatkinje **dr Dijana Mirković** i **dr Gordana Kustudić**.

OBRAZLOŽENJE:

Predložene kandidatkinje (Dijana Mirković i Gordana Kustudić) stekle su akademski stepen doktora nauka i imaju dugogodišnje naučnoistraživačko i pedagoško iskustvo na Univerzitetu Crne Gore.


Koleginice mr Tanja Bakić i Lela Stanković predstavljaju veoma dobre i kvalitetne kandidate čiji angažman na SP Engleski jezik i književnost Komisija preporučuje kada se za to u budućnosti ukaže prilika.

U Nikšiću, 29. 8. 2022.

KOMISIJA:


Doc. dr Saša Simović, predsjednica


Doc. dr Marijana Cerović, članica


Doc. dr Sandra Vukasojević, članica